Cáin agus Deichiú

Cáin - ranníocaíocht éigeantach le hioncam an stáit, a ghearrann an rialtas ar ioncam oibrithe agus ar bhrabúis ghnó, nó a chuirtear le costas roinnt earraí, seirbhísí agus idirbheart

Deichiú - 10% den toradh nó den tuilleamh bliantúil, a tógadh roimhe seo mar cháin chun tacú leis an Eaglais agus leis an gcléir

Peintiteuch

Agus go raibh beannacht ar an Dia is Airde, a thug do naimhde ar láimh duit. Agus thug sé deachúna dó as gach ní. Geineasas 14:20

Agus gach deachúna den talamh, cibé acu de shíol na talún nó de thoradh an chrainn é, is leis an Tiarna é: is naofa don Tiarna é. Agus má fhuascailtíonn duine aon rud dá dheachúna, cuirfidh sé an cúigiú cuid leis. Agus maidir le deachúna an tréada, nó an tréada, fiú aon rud a théann faoin tslat, beidh an deichiú cuid naofa don Tiarna. Léivític 27:30-32

Ach deachúna chlann Iosrael, a thairgeann siad mar ofráil don Tiarna, thug mé do na Léivítigh le hoidhreacht: dá bhrí sin dúirt mé leo, I measc chlann Iosrael ní bheidh aon oidhreacht acu. Mar seo labhair leis na Léivítigh, agus abair leo, Nuair a ghlacfaidh sibh ó chlann Iosrael na deachúna a thug mé daoibh uathu mar bhur n-oidhreacht, ansin tairgfidh sibh ofráil de don Tiarna, fiú deichiú cuid den deachúna. Mar sin tairgfidh sibh ofráil don Tiarna freisin as bhur ndeachúna uile, a fhaigheann sibh ó chlann Iosrael; agus tabharfaidh sibh ofráil an Tiarna d'Árón an sagart. Uimhreacha 18:24,26,28

Agus gearr cáin ar an Tiarna ó na fir chogaidh a chuaigh amach chun catha: anam amháin as cúig chéad, idir dhaoine, agus eallach, agus asail, agus caoirigh: Uimhreacha 31:28

Agus ba é sé chéad seachtó cúig déag cháin an Tiarna ar na caoirigh. Agus ba é tríocha sé mhíle na beithígh; agus ba é seascó dhá dhéag díobh cháin an Tiarna. Agus ba é tríocha míle cúig chéad na hasail; agus ba é seascó haon díobh cháin an Tiarna. Agus ba é sé mhíle déag na ndaoine; agus ba é tríocha dó duine díobh cháin an Tiarna. Agus thug Maois an cháin, a bhí ina tairiscint ardaithe don Tiarna, d'Eileázar an sagart, mar a d'ordaigh an Tiarna do Mhaois. Uimhreacha 31:37-41

Agus tabharfaidh sibh ann bhur n-íobairtí uileloiscthe, agus bhur n-íobairtí, agus bhur ndeachúna, agus na tairiscintí ardaithe ó bhur lámha, agus bhur móideanna, agus bhur dtabhairt dheonacha, agus céadghin bhur dtréada agus bhur dtréada: Ansin beidh an áit a roghnóidh an Tiarna bhur nDia chun a ainm a chur ina cónaí ann; tabharfaidh sibh ann gach a n-ordaím daoibh; bhur n-íobairtí uileloiscthe, agus bhur n-íobairtí, bhur ndeachúna, agus an tairiscint ardaithe ó bhur lámha, agus na móideanna roghnaithe uile a gheallann sibh don Tiarna: Ní fhéadfaidh sibh deachún d'arbhair, nó d'fhíona, nó d'ola, ná céadghin do thréada nó do thréada, ná aon cheann de na móideanna a gheallann tú, ná d'íobairtí deonacha, ná tairiscint ardaithe ó do lámha, a ithe laistigh de do gheataí: Deotranaimí 12:6,11,17

Íocfaidh tú deachúna go fírinneach de fhás do shíolta go léir, a thugann an pháirc amach bliain i ndiaidh bliana. Agus ithfidh tú os comhair an Tiarna do Dhia, san áit a roghnóidh sé chun a ainm a chur ann, deachúna d'arbhair, do fhíona, agus d'ola, agus céadghin do thréada agus do thréada; ionas go bhfoghlaimeoidh tú eagla an Tiarna do Dhia a bheith ort i gcónaí. Ag deireadh trí bliana, tabharfaidh tú amach deachúna do fhás go léir an bhliain chéanna, agus cuirfidh tú i dtaisce é laistigh de do gheataí: Agus tiocfaidh an Léivíteach, (mar nach bhfuil cuid ná oidhreacht aige leat,) agus an strainséir, agus an dílleachta, agus an bhaintreach, atá laistigh de do gheataí, agus ithfidh siad agus beidh siad sásta; ionas go mbeannaíonn an Tiarna do Dhia thú i ngach obair do láimhe a dhéanann tú. Deotranaimí 14:22-23,28-29

Agus coimeádfaidh tú féile na seachtainí don Tiarna do Dhia le cháin de thabhartas saor ó do láimh, a thabharfaidh tú don Tiarna do Dhia, de réir mar a bheannaigh an Tiarna do Dhia thú: Deotranaimí 16:10

Nuair a thiocfaidh tú i ngar do chathair le troid ina coinne, ansin fógairt síocháin di. Agus má thugann sí freagra síochána duit, agus má osclaíonn sí duit, ansin beidh gach duine a gheofar inti faoi cháin agat, agus déanfaidh siad seirbhís duit. Deotranaimí 20:10-11

Nuair a bheidh deireadh agat le deachúna a thabhairt do do thoradh go léir sa tríú bliain, bliain na ndeachúna, agus é a thabhairt don Léivíteach, don strainséir, don dílleachta, agus don bhaintreach, ionas go n-íosfaidh siad laistigh de do gheataí, agus go mbeidh siad sáithithe; Deotranaimí 26:12

Stair

Agus níor dhíbir siad na Canánaigh a bhí ina gcónaí i nGezéar amach: ach tá na Canánaigh ina gcónaí i measc na nEafráimeach go dtí an lá inniu, agus tá siad ag fónamh faoi cháin. Iósua 16:10

Ach nuair a tháinig neart ar chlann Iosrael, chuir siad na Canánaigh faoi cháin; ach níor dhíbir siad amach iad go hiomlán. Iósua 17:13

Agus nuair a bhí Iosrael láidir, chuir siad na Canánaigh faoi cháin, agus níor dhíbir siad amach iad go hiomlán. Níor dhíbir Zabulun áitritheoirí Chitron ná áitritheoirí Nahalol amach; ach d’fhan na Canánaigh ina measc, agus rinneadh cánacha díobh. Níor dhíbir Naftáilí áitritheoirí Bhéit Seimeis ná áitritheoirí Bhéit Anát amach; ach d’fhan sé i measc na gCanánach, áitritheoirí na tíre: ach rinneadh cánacha díobh áitritheoirí Bhéit Seimeis agus Bhéit Anát. Ach d’fhan na hAmóraigh i Sliabh Heres in Aialon agus i Saalbim: ach bhuaigh lámh theaghlach Iósaef, agus rinneadh cánacha díobh. Breithiúna 1:28,30,33,35

Agus bhí Adoram i gceannas ar an gcáineadh: agus Iahóiseafat mac Ahilúd ina thaifeadóir: 2 Samúéil 10:24

Agus bhí Achisar i gceannas ar an teaghlach: agus bhí Adoniram mac Abda i gceannas ar an gcáin. 1 Ríthe 4:6

A gclann a fágadh ina ndiaidh sa tír, nárbh fhéidir le clann Iosrael a scriosadh go hiomlán, ghearr Solamh cáin seirbhíse orthu sin go dtí an lá inniu. 1 Ríthe 9:21

Ansin chuir rí Rehoboam Adoram, a bhí i gceannas ar an gcáin, uaidh; agus chaith Iosrael uile clocha air, ionas gur fuair sé bás. Dá bhrí sin rinne rí Rehoboam deifir chun dul suas ina charbad, le teitheadh go Iarúsailéim. 1 Ríthe 12:18

Agus chuir Faraó Necho i ngéibheann é i Ribla i dtír Hamat, ionas nach mbeadh sé i réim in Iarúsailéim; agus chuir sé cáin ar an tír de chéad tallann airgid agus tallann óir. 2 Ríthe 23:33

Agus thug Ióiacim an t-airgead agus an t-ór do Pharaoh; ach ghearr sé cáin ar an tír chun an t-airgead a thabhairt de réir ordaithe Pharaoh: ghearr sé an t-airgead agus an t-ór ar mhuintir na tíre, ar gach duine de réir a cháin, chun é a thabhairt do Pharaoh Nechoh. 2 Ríthe 23:35

Maidir leis na daoine uile a fágadh de na Hitigh, agus na hAmóraigh, agus na Perizigh, agus na Hivigh, agus na Iebusaigh, nach raibh d'Iosrael, ach dá gclann, a fágadh ina ndiaidh sa tír, nár scrios clann Iosrael, iadsan a chuir Solamh iallach orthu cháin a íoc go dtí an lá inniu. 2 Croinic 8:7-8

Ansin chuir rí Rehobam Hadoram a bhí i gceannas ar an gcáinte uaidh; agus chaith clann Iosrael clocha air, ionas gur fuair sé bás. Ach rinne rí Rehobam deifir chun dul suas ina charbad, le teitheadh go Iarúsailéim. 2 Croinic 10:18

Agus thit eagla an Tiarna ar ríocht uile na dtíortha timpeall ar Iúdá, ionas nach ndearna siad cogadh in aghaidh Iahóiseáfát. Thug cuid de na Filistínigh bronntanais agus airgead cháin do Iahóiseáfát; agus thug na hArabaigh tréada dó, seacht míle seacht gcéad reithe, agus seacht míle seacht gcéad gabhar. Agus d'éirigh Iahóiseáfát thar a bheith mór; agus thóg sé caisleáin agus cathracha stórais in Iúdá. 2 Croinic 17:10-12

Agus a luaithe a scaipeadh an ordú, thug clann Iosrael isteach go flúirseach céadtorthaí an arbhair, an fhíona, agus na hola, agus na meala, agus fás uile na páirce; agus thug siad isteach deachúna gach ní go flúirseach. Agus maidir le clann Iosrael agus Iúdá, a bhí ina gcónaí i gcathracha Iúdá, thug siad isteach freisin deachúna na ndamh agus na gcaorach, agus deachúna na rudaí naofa a coisricíodh don Tiarna a nDia, agus leag siad iad ina gcarn. Agus thug siad isteach na hofrálacha agus na deachúna agus na rudaí coisricthe go dílis: a raibh Cononiah an Léivíteach ina rialtóir orthu, agus a dheartháir Simeí an chéad duine eile. 2 Croinic 31:5-6,12

Seo cóip den litir a chuir siad chuige, fiú chuig Artaxerxes an rí; Do shearbhóntaí, na fir ar an taobh seo den abhainn, agus ag an am sin. Bíodh a fhios ag an rí, gur tháinig na Giúdaigh a tháinig aníos uait chugainn go Iarúsailéim, ag tógáil na cathrach ceannairceach agus olc, agus gur thóg siad a ballaí, agus gur cheangail siad na bunchlocha. Bíodh a fhios ag an rí anois, má thógtar an chathair seo, agus má thógtar na ballaí arís, nach n-íocfaidh siad dleacht, cháin agus custaim, agus mar sin déanfaidh tú damáiste d'ioncam na ríthe. Esra 4:11-13

Tá an litir a chuir sibh chugainn léite go soiléir os mo chomhair. Agus d'ordaigh mé, agus rinneadh cuardach, agus fuarthas amach gur éirigh an chathair seo ó aimsir na sean amach in aghaidh ríthe, agus gur tharla ceannairc agus ceannairc inti. Bhí ríthe cumhachtacha os cionn Iarúsailéim freisin, a bhí i réim ar gach tír thar an abhainn; agus íocadh dleacht, cháin agus custaim leo. Tabhair anois ordú chun na fir seo a chur ar ceal, agus gan an chathair seo a thógáil, go dtí go dtabharfaidh mise ordú eile. Ezra 4:18-21

Thairis sin, táim ag tabhairt ordaithe daoibh faoi cad a dhéanfaidh sibh le seanóirí na nGiúdach seo chun teach Dé seo a thógáil: go dtabharfar costais láithreach do na fir seo de chuid earraí an rí, fiú den cháin thar lear den abhainn, ionas nach gcuirfear bac orthu. Ezra 6:8

Chomh maith leis sin, deirimid daoibh nach dleathach aon cheann de na sagairt agus na Léivítigh, na hamhránaithe, na doirseoirí, na Netinim, nó na hairí i dteach seo Dé a ghearradh orthu. Esra 7:24

Bhí daoine ann freisin a dúirt, "Fuaireamar airgead ar iasacht le haghaidh cháin an rí, agus sin ar ár dtailte agus ar ár bhfíonghort." Nehemiah 5:4

Agus go dtabharfaimis céadtorthaí ár dtaos, agus ár dtairiscintí, agus toradh gach cineál crann, fíona agus ola, chuig na sagairt, chuig seomraí theach ár nDé; agus deachúna ár dtalamh chuig na Léivítigh, ionas go mbeadh na deachúna ag na Léivítigh céanna i ngach cathair dár saothrú. Agus beidh an sagart mac Árón leis na Léivítigh nuair a thógfaidh na Léivítigh deachúna: agus tabharfaidh na Léivítigh deachúna na ndeachúna suas chuig teach ár nDé, chuig na seomraí, isteach sa teach taisce. Nehemiah 10:37-38

Agus ag an am sin ceapadh daoine áirithe i gceannas ar na seomraí le haghaidh na dtaiscí, na dtabhartas, na gcéadtorthaí, agus na ndeichiúna, chun na codanna den dlí a bhailiú isteach iontu as páirceanna na gcathracha do na sagairt agus do na Léivítigh: óir bhí lúcháir ar Iúdá ar son na sagairt agus na Léivítigh a bhí ag fanacht. Nehemiah 12:44

Agus bhí seomra mór ullmhaithe aige dó, áit a raibh na híobairtí bia, an túis, agus na soithí, agus deachúna an arbhair, an fhíona nua, agus na hola, a ordaíodh a thabhairt do na Léivítigh, agus do na hamhránaithe, agus do na doirseoirí; agus íobairtí na sagart. Ansin thug Iúdá uile deachúna an arbhair agus an fhíona nua agus na hola chuig na stórthaiscí. Nehemiah 13:5,12

Agus chuir an rí Ahasuerus cáin ar an tír agus ar oileáin na farraige. Eistir 10:1

Fáithe

Ansin seasfaidh ina eastát fear a bhailíonn cánacha i nglóir na ríochta: ach i gceann cúpla lá scriosfar é, ní i bhfeirg ná i gcath. Daniel 11:20

Taraigí go Béitéal, agus déanaigí cionta; ag Gilgal déanaigí iolrú ar an gcionta; agus tabhair bhur n-íobairtí leat gach maidin, agus bhur ndeachúna tar éis trí bliana: Agus ofráiligí íobairt bhuíochais le taois ghoirt, agus fógairt agus fógraíonn sibh na híobairtí saora: óir is maith libh é seo, a chlann Iosrael, a deir an Tiarna Dia. Amós 4:4-5

An robálfaidh fear Dia? Ach robáil sibh mé. Ach deir sibh, Cá ndearnamar robáil ort? I ndeichiúna agus i dtabhartais. Tá mallacht oraibh: óir robáil sibh mé, fiú an náisiún seo ar fad. Tabhair na deachúna go léir isteach sa stóras, ionas go mbeidh bia i mo theach, agus cruthaigh mé anois leis seo, a deir Tiarna na Slua, mura n-osclóidh mé fuinneoga na bhflaitheas daoibh, agus mura ndoirtfidh mé beannacht oraibh, nach mbeidh dóthain spáis ann chun í a ghlacadh. Agus cáinfidh mé an t-olcóir ar bhur son, agus ní scriosfaidh sé toradh bhur dtailte; agus ní chaithfidh bhur bhfíniúna a toradh roimh an am sa réimse, a deir Tiarna na Slua. Agus glaofaidh na náisiúin uile beannaithe oraibh: óir beidh sibh ina dtír thaitneamhach, a deir Tiarna na Slua. Malachi 3:8-12

Soiscéil

Agus nuair a shroich siad Capernaum, tháinig na daoine a bhí ag fáil an cháin chuig Peadar agus dúirt siad, “Nach n-íocann bhur máistir cháin?” Dúirt sé, “Sea.” Agus nuair a chuaigh sé isteach sa teach, chuir Íosa cosc air ag rá, “ Cad é do bharúil, a Shíomóin? Cé a bhailíonn ríthe an domhain custaim nó cáin? Óna gclann féin, nó ó strainséirí?” Dúirt Peadar leis, “Ó strainséirí.” Dúirt Íosa leis, “ Mar sin tá na páistí saor.” Ach ar eagla go gcuirfimid oilbheum orthu, téigh chun na farraige, agus caith dubhán, agus tóg an chéad iasc a thagann aníos; agus nuair a osclóidh tú a bhéal, gheobhaidh tú píosa airgid: tóg sin, agus tabhair dóibh ar mo shon féin agus ar do shon.” Maitiú 17:24-27

Ansin chuaigh na Fairisínigh agus ghlac siad comhairle conas a d'fhéadfaidís é a mhealladh ina chaint. Agus chuir siad a ndeisceabail amach chuige in éineacht leis na Héaróidigh, ag rá, "A Mháistir, tá a fhios againn go bhfuil tú fíor agus go múineann tú slí Dé i bhfírinne, agus nach bhfuil cúram ort faoi aon duine, óir ní thugann tú aird ar dhuine." Inis dúinn, dá bhrí sin, cad a cheapann tú? An bhfuil sé dleathach cáin a thabhairt do Caesar nó nach bhfuil? Ach thuig Íosa a ndroch-rud agus dúirt sé, " Cén fáth a bhfuil sibh ag cur cathú orm, a bhréagchráifigh? Taispeáin dom airgead na cáine." Agus thug siad pingin chuige. Agus dúirt sé leo, " Cé leis an íomhá agus an scríbhinn seo?" Deir siad leis, "Le Caesar." Ansin dúirt sé leo, " Tabhair do Caesar, dá bhrí sin, na rudaí is le Caesar; agus do Dhia na rudaí is le Dia." Matha 22:15-21

Is mairg daoibh, a scríobhaithe agus a Fhairisínigh, a bhréagchráifigh! óir íocann sibh deachúna den mhiontas agus den ainíse agus den chúimín, agus fágann sibh na nithe is tábhachtaí den dlí ar lár, an breithiúnas, an trócaire agus an creideamh: ba cheart daoibh iad seo a dhéanamh, agus gan an ceann eile a fhágáil gan déanamh. Maitiú 23:23

Agus nuair a tháinig siad, dúirt siad leis, "A Mháistir, tá a fhios againn go bhfuil tú fírinneach agus nach bhfuil cúram ort faoi aon duine: óir ní fhéachann tú ar dhuine daoine, ach múineann tú slí Dé i bhfírinne. An bhfuil sé dleathach cháin a thabhairt do Caesar, nó nach bhfuil? An dtabharfaimid, nó nach dtabharfaimid? Ach thuig sé a gciallmhaireacht, agus dúirt sé leo, " Cén fáth a bhfuil sibh ag cur cathú orm? Tabhair pingin dom, ionas go bhfeicfidh mé í." Agus thug siad leo í. Agus dúirt sé leo, " Cé leis an íomhá agus an scríbhinn seo?" Agus dúirt siad leis, "Le Caesar." Agus d'fhreagair Íosa iad agus dúirt sé leo, " Tabhair do Caesar na rudaí is le Caesar, agus do Dhia na rudaí is le Dia." Agus chuir ionadh orthu faoi. Marcas 12:14-17

Agus shuigh Íosa os comhair an chisteáin, agus d'fhéach sé ar an gcaoi a raibh an slua ag caitheamh airgid isteach sa chisteán: agus chaith mórán daoine saibhre go leor isteach. Agus tháinig baintreach bhocht áirithe, agus chaith sí dhá mhíle isteach, is é sin féirling. Agus ghlaoigh sé a dheisceabail chuige, agus dúirt sé leo, Go deimhin a deirim libh, gur chaith an bhaintreach bhocht seo níos mó isteach ná iad siúd uile a chaith isteach sa chisteán: Óir chaith siad uile isteach as a bhflúirse; ach chaith ise as a heaspa gach a raibh aici isteach, eadhon a beatha go léir. Marcas 12:41-44

Agus tharla sna laethanta sin gur tháinig foraithne amach ó Caesar Ágastas go ndéanfaí cánacha ar an domhan uile. (Agus rinneadh an cánacha seo den chéad uair nuair a bhí Cirenius ina ghobharnóir ar an tSiria.) Agus chuaigh gach duine chun cánacha a ghearradh, gach duine ina chathair féin. Agus chuaigh Iósaef suas ón nGailíl, as cathair Nazarat, go Iúdáia, go cathair Dhaibhí, ar a dtugtar Beithil; (mar gur de theaghlach agus de shliocht Dhaibhí é:) Chun cánacha a ghearradh in éineacht le Muire a bhean chéile, agus í torrach. Lúcás 2:1-5

Ach is mairg daoibh, a Fhairisínigh! óir íocann sibh deachúna de mhiontas agus de rú agus de gach sórt luibheanna, agus déanann sibh neamhaird ar bhreithiúnas agus ar ghrá Dé: ba cheart daoibh iad seo a dhéanamh, agus gan an ceann eile a fhágáil gan déanamh. Lúcás 11:42

Chuaigh beirt fhear suas isteach sa teampall le guí; Fairisíneach a bhí i gceist ag duine acu, agus poibleacán an duine eile. Sheas an Fairisíneach agus ghuigh sé leis féin mar seo, A Dhia, buíochas leat nach bhfuilim mar atá daoine eile, ag sracaireacht, ag déanamh éagóra, ag adhaltranas, nó fiú mar an poibleacán seo. Déanaim troscadh faoi dhó sa tseachtain, tugaim deachúna as gach a bhfuil agam. Agus sheas an poibleacán i bhfad uaidh, agus níorbh fhéidir leis fiú a shúile a ardú suas chun na bhflaitheas, ach bhuail sé a bhrollach, ag rá, Go ndéan trócaire orm, a Dhia, peacach. Lúcás 18:10-13

Agus d’fhiafraigh siad de, ag rá, A Mháistir, tá a fhios againn go ndeir tú agus go múineann tú an ceart, agus nach nglacann tú le pearsa aon duine, ach go múineann tú slí Dé i ndáiríre. An bhfuil sé dleathach dúinn cháin a thabhairt do Caesar, nó nach bhfuil? Ach thuig sé a gceilg agus dúirt sé leo, Cén fáth a bhfuil sibh ag cur cathú orm? Taispeáin dom pingin. Cé leis an íomhá agus an scríbhneoireacht atá air? D’fhreagair siad agus dúirt siad, Le Caesar. Agus dúirt sé leo, Tabhairigí dá bhrí sin do Caesar na rudaí is le Caesar, agus do Dhia na rudaí is le Dia. Lúcás 20:21-25

Agus d’fhéach sé suas, agus chonaic sé na fir shaibhre ag caitheamh a mbronntanas isteach sa chisteán. Agus chonaic sé freisin baintreach bhocht áirithe ag caitheamh dhá mhíle ann. Agus dúirt sé, Go fírinneach a deirim libh, gur chaith an bhaintreach bhocht seo níos mó isteach ná iad uile. Óir chaith siad seo uile as a bhflúirse isteach i dtabhairt Dé: ach chaith ise as a gainne an bheatha go léir a bhí aici isteach. Lúcás 21:1-4

Agus d’éirigh an slua ar fad agus thug siad chuig Píoláit é. Agus thosaigh siad ag cúiseamh é, ag rá, “Fuaireamar an fear seo ag claonadh an náisiúin, agus ag toirmeasc íocaíocht a thabhairt do Caesar, ag rá gurb é Críost an Rí é féin.” Agus d’fhiafraigh Píoláit de, ag rá, “An tusa Rí na nGiúdach?” Agus d’fhreagair sé é agus dúirt sé, “ Deir tú é.” Ansin dúirt Píoláit leis na hard-shagairt agus leis an bpobal, “Ní fhaighim aon locht sa fhear seo.” Lúcás 23:1-4

Tar éis an fhir seo d’éirigh Iúdás ón nGailíl i laethanta an cháin, agus mheall sé slua mór ina dhiaidh: fuair seisean bás freisin; agus scaipeadh iad siúd uile, fiú an oiread a d’umhlaigh dó. Gníomhartha 5:37

Litreacha

Óir is é an chúis seo a íocann sibh cháin freisin: óir is airí Dé iad, ag freastal i gcónaí ar an ní seo féin. Dá bhrí sin, íocaigí a ndliteanas do chách: cháin don té a bhfuil cháin dlite dó; custaim don té a bhfuil custaim dó; eagla don té a bhfuil eagla air; onóir don té a bhfuil onóir dó. Rómhánaigh 13:6-7

Agus go deimhin, iadsan de chlann Léiví a fhaigheann oifig na sagartachta, tá ordú acu deachúna a ghlacadh ón bpobal de réir an dlí, is é sin, óna ndeartháireacha, cé gur as leasracha Abrahám a tháinig siad: Ach an té nach n-áirítear a shliocht uathu, ghlac sé deachúna ó Abrahám, agus bheannaigh sé an té a raibh na gealltanais aige. Agus gan aon chontrárthacht, beannaítear an té is lú ón té is fearr. Agus anseo, glacann daoine a fhaigheann bás deachúna; ach ansin glacann an té a bhfuil fianaise air go bhfuil sé beo. Agus mar is féidir liom a rá, d’íoc Léiví freisin, a ghlacann deachúna, deachúna in Abrahám. Eabhraigh 7:5-9

Apacrafa

Agus ghlac an pobal Ióachaz mac Ióisias, agus rinne siad rí de in ionad a athar Ióisias, nuair a bhí sé trí bliana is fiche d'aois. Agus bhí sé i réim in Iúdáia agus in Iarúsailéim ar feadh trí mhí: agus ansin chuir rí na hÉigipte as a réimeas in Iarúsailéim é. Agus chuir sé cáin ar an talamh de chéad tallann airgid agus tallann amháin óir. 1 Esdras 1:34-36

Chuig ár dtiarna Artaxerxes rí, do shearbhóntaí, Rathumas an scríbhneoir scéalta, agus Semellius an scríobhaí, agus an chuid eile dá gcomhairle, agus na breithiúna atá i gCeilosiria agus i bhFéinice. Bíodh a fhios anois ag an tiarna rí, go bhfuil na Giúdaigh atá tagtha aníos uaibh chugainn, tar éis dóibh teacht isteach in Iarúsailéim, an chathair cheannairceach agus olc sin, ag tógáil na margaí, ag deisiú a bhallaí agus ag leagan bunús an teampaill. Anois, má thógtar an chathair seo agus a ballaí arís, ní hamháin go ndiúltóidh siad cháin a thabhairt, ach déanfaidh siad ceannairc in aghaidh ríthe freisin. 1 Esdras 2:17-19

Mar an gcéanna dóibh siúd nach saighdiúirí iad, agus nach bhfuil baint acu le cogaí, ach a úsáideann feirmeoireacht, nuair a bhíonn an rud a chuir siad bainte acu arís, tugann siad chuig an rí é, agus cuireann siad iallach ar a chéile ómós a íoc leis an rí. 1 Esdras 4:6

Thairis sin, scríobh sé do na Giúdaigh uile a chuaigh as a ríocht suas go dtí an Giúdach, maidir lena saoirse, nach ndéanfadh aon oifigeach, aon rialóir, aon leifteanant, ná cisteoir dul isteach ina ndoirse le fórsa; Agus go mbeadh an tír uile a bhí acu saor gan cháin; agus go dtabharfadh na hEadómaigh ar láimh sráidbhailte na nGiúdach a bhí acu ag an am: Sea, go dtabharfaí fiche tallann gach bliain chun an teampall a thógáil, go dtí an t-am a dtógfaí é; Agus deich dtallann eile gach bliain, chun na híobairtí dóite ar an altóir a chothabháil gach lá, mar a bhí ordú acu seacht déag a ofráil: Agus go mbeadh saoirse shaor ag gach duine a chuaigh ó Bhabilóin chun an chathair a thógáil, chomh maith leo féin agus lena sliocht, agus na sagairt uile a d'imigh. 1 Esdras 4:49-53

Agus tugadh na fir ann don éirí amach agus don chogadh: agus go raibh ríthe cumhachtacha agus fíochmhara in Iarúsailéim, a bhí i réim agus ag éileamh cánacha i gCeilosiria agus i bhFéinice. 1 Esdras 2:27

D'ordaigh mé freisin é a thógáil ar ais ina iomláine; agus go ndéanfaidís iarracht dhícheallach cabhrú leo siúd atá i mbraighdeanas na nGiúdach, go dtí go mbeidh teach an Tiarna críochnaithe: Agus as cáin Chelosiria agus na Féinice, cuid a thabhairt go cúramach do na fir seo le haghaidh íobairtí an Tiarna, is é sin, do Zorobabel an gobharnóir, le haghaidh tarbh, reithe, agus uain; Agus arbhar, salann, fíon, agus ola freisin, agus sin go leanúnach gach bliain gan a thuilleadh ceiste, de réir mar a chuirfidh na sagairt atá in Iarúsailéim in iúl a chaitheamh go laethúil: Chun íobairtí a dhéanamh don Dia is Airde ar son an rí agus ar son a chlann, agus go n-urnaíodar ar son a mbeatha. 1 Esdras 6:28-31

Ordaím daoibh freisin, gan aon cháin, ná aon ghearradh eile, a éileamh ar aon cheann de na sagairt, nó na Léivítigh, nó na hamhránaithe naofa, nó na doirseoirí, nó airí an teampaill, nó ar aon duine a bhfuil gnó acu sa teampall seo, agus nach mbeadh údarás ag aon duine aon rud a ghearradh orthu. 1 Esdras 8:22

I ngach bronntanas atá agat, taispeáin cuma aoibhinn ort, agus tabhair do dheachúna le lúcháir. Cóheilit 35:9

Agus bhailigh sé slua mór láidir agus rialaigh sé tíortha, agus náisiúin, agus ríthe, a tháinig chun bheith ina dtaoisigh dó. 1 Macabaeigh 1:4

Agus tar éis dhá bhliain a bheith caite go hiomlán, chuir an rí a phríomhbhailitheoir cánach chuig cathracha Iúdá, a tháinig go Iarúsailéim le slua mór, agus labhair sé focail síochánta leo, ach ba mheabhlaireacht iad uile: óir nuair a thug siad creidiúint dó, thit sé go tobann ar an gcathair, agus bhuail sé go han-trom í, agus scrios sé mórán daoine d'Iosrael. 1 Macabaeigh 1:29-30

Ach nuair a chonaic sé go raibh airgead a chuid taiscí ag teip agus go raibh na cánacha sa tír beag, de bharr an easaontais agus an phlá a thug sé ar an tír trí na dlíthe a bhí ann ó am go ham a bhaint de; bhí eagla air nach mbeadh sé in ann na muirir a iompar níos mó, ná go mbeadh bronntanais den sórt sin aige le tabhairt chomh flaithiúil agus a rinne sé roimhe seo: óir bhí sé níos mó ná na ríthe a bhí roimhe. Dá bhrí sin, agus mearbhall mór air ina intinn, shocraigh sé dul go dtí an Pheirs, chun cánacha na dtíortha a ghlacadh ann, agus chun go leor airgid a bhailiú. 1 Macabaeigh 3:29-31

Thug siad leo éadaí na sagart freisin, agus na chéadtorthaí, agus na deachúna: agus spreag siad na Nasaránaigh a raibh a laethanta comhlíonta acu. 1 Macabaeigh 3:49

Agus gur fir mhóra cróga a bhí iontu. Insíodh dó freisin faoina gcogaí agus faoina ngníomhartha uaisle a rinne siad i measc na nGalatach, agus conas a chuir siad faoi chois iad, agus a thug siad faoi cháin iad; Agus gur chuir siad faoi chois an áit ar fad, cé go raibh sé an-fhada uathu, lena mbeartas agus lena bhfoighne, agus na ríthe freisin a tháinig ina gcoinne ó cheann ceann an domhain, go dtí gur chuir siad as dóibh, agus gur thug siad bua mór dóibh, ionas gur thug an chuid eile cháin dóibh gach bliain: Agus conas a ghabh siad beo é, agus gur chomhaontaigh siad go n-íocfadh sé féin agus a réimeas ina dhiaidh cháin mhór, agus go dtabharfadh siad gialla, agus an rud a comhaontaíodh, 1 Macabaeigh 8:2,4,7

Agus anois saoraim sibh, agus ar bhur son saoraim na Giúdaigh uile ó cháin, agus ó chustaim an tsalainn, agus ó chánacha corónach, agus ó na cánacha a bhaineann liomsa a fháil mar an tríú cuid den síol, agus leath thoradh na gcrann, saoraim é ón lá seo amach, ionas nach dtógfar iad de thalamh Iúdáia, ná de na trí rialtas a cuireadh leis as tír na Samáire agus na Gailíle, ón lá seo amach go deo. Bíodh Iarúsailéim naofa agus saor freisin, lena teorainneacha, ó dheichiú cuid agus ó cháin araon. 1 Macabaeigh 10:29-31

Ina theannta sin, scaoil mé saor gach Giúdach a tugadh ina mbraighdeanais as tír Iúdáia go dtí aon chuid de mo ríocht, agus is mian liom go n-íocfaidh mo chuid oifigeach go léir na cánacha fiú dá gcuid eallaigh. 1 Macabaeigh 10:33

Ansin d’iarr Iónátán ar an rí go saorfadh sé Iúdáia ó cháin, mar aon leis na trí rialachán, agus tír na Samáire; agus gheall sé trí chéad tallann dó. 1 Macabaeigh 11:28

Agus maidir le rudaí eile a bhaineann linn, de na deachúna agus na custaim a bhaineann linn, mar aon leis na poill salainn, agus na cánacha corónach, atá dlite dúinn, saoraimid iad go léir chun faoiseamh a thabhairt dóibh. 1 Macabaeigh 11:35

Maidir le haon fhaillí nó locht a rinneadh go dtí an lá inniu, maithimid é, agus an cháin chorónach freisin, atá dlite agaibh dúinn: agus má íocadh aon cháin eile in Iarúsailéim, ní íocfar a thuilleadh í. 1 Macabaeigh 13:39

Anois, dá bhrí sin, saoraigí na cathracha a ghabh sibh, agus cháin na n-áiteanna ar bhain sibh smacht astu lasmuigh de theorainneacha Iúdáia: Nó tabhair cúig chéad tallann airgid dom ina n-ionad; agus cúig chéad tallann eile as an dochar a rinne sibh, agus as cháin na gcathracha: mura ndéanaimid, tiocfaimid agus trodaimid in bhur n-aghaidh. 1 Macabaeigh 15:30-31

Mar sin, gheall Niocánór go ndéanfadh sé an oiread sin airgid de na Giúdaigh a bhí i mbraighdeanas, agus go n-íocfadh sé an cháin dhá mhíle tallann a bhí le híoc ag an rí leis na Rómhánaigh. 2 Macabaeigh 8:10

Mar sin, an té a ghlac air féin a n-íocaíocht a íoc leis na Rómhánaigh trí bhraighdeana in Iarúsailéim, d’inis sé go forleathan go raibh Dia ag na Giúdaigh chun troid ar a son, agus dá bhrí sin nach bhféadfaí dochar a dhéanamh dóibh, mar gur lean siad na dlíthe a thug sé dóibh. 2 Macabaeigh 8:36

Jasher

Agus d’imigh Cedorlaomer, rí Élam, ó theaghlaigh chlann Ham, agus throid sé leo agus chuir sé faoi chois iad, agus chuaigh sé go dtí na cúig chathair ar an mhachaire agus throid sé ina gcoinne agus chuir sé faoi chois iad, agus bhí siad faoina smacht. Agus d’fhóin siad dó ar feadh dhá bhliain déag, agus thug siad cáin bhliantúil dó. Jasher 11:10-11

Sa chúigiú bliain d’áit chónaithe Abram i dtír Chanán, d’éirigh muintir Shodom agus Gomorrah agus cathracha uile an mhachaire amach ó chumhacht Chedorlaomer, rí Elam; óir bhí ríthe uile chathracha an mhachaire tar éis seirbhís a thabhairt do Chedorlaomer ar feadh dhá bhliain déag, agus cáin bhliantúil a thabhairt dó, ach sna laethanta sin sa tríú bliain déag, d’éirigh siad amach ina choinne. Jasher 13:11

Tá a fhios againn gur nós ag ríthe cáin bhliantúil a thógáil ó na beo, ach ní hamháin go ndéanann tusa é seo, ach ó na mairbh freisin gearrann tú cáin lá i ndiaidh lae. Agus d’fhreagair an rí agus dúirt sé le Rikeon, Ní thabharfar Rikeon ort feasta ach is é Faraó d’ainm, ós rud é gur ghearr tú cáin ó na mairbh; agus thug sé Faraó mar ainm air. Agus ghlac Rikeon Faraó smacht ar rialtas na hÉigipte go seiftiúil, agus ghearr sé cáin ó áitritheoirí uile na hÉigipte. Jasher 14:19,27,31

Agus d’éirigh Abram agus gach a raibh leis suas ó shruth Mhitzraim agus tháinig siad go dtí an Éigipt; agus is ar éigean a bhí siad imithe isteach i ngeataí na cathrach nuair a sheas na gardaí suas chucu ag rá, Tabhair deachúna don rí as a bhfuil agat, agus ansin is féidir leat teacht isteach sa bhaile; agus rinne Abram agus a bhí leis amhlaidh. Agus tháinig Abram leis na daoine a bhí leis go dtí an Éigipt, agus nuair a tháinig siad thug siad leo an cófra ina raibh Sáraí i bhfolach agus chonaic na hÉigiptigh an cófra. Agus chuaigh seirbhísigh an rí i dtreo Abram, ag rá, Cad atá agat anseo sa chófra seo nach bhfaca muid? Anois oscail an cófra agus tabhair deachúna don rí as gach a bhfuil ann. Jasher 15:8-10

Agus mhionnaigh mic Iacóib dóibh nach gcuirfidís isteach orthu, agus mhionnaigh ríthe uile na gCanánach dóibh freisin, agus rinne mic Iacóib iad a chur faoi cháin ón lá sin ar aghaidh. Jasher 40:48

Agus bhí an Éigipt ar fad faoi chúram Iósaef, agus rinne Iósaef cogadh leis na naimhde máguaird go léir, agus chuir sé faoi chois iad; chuir Iósaef faoi chois an tír ar fad agus na Filistínigh ar fad, go dtí teorainneacha Chanán, agus bhí siad ar fad faoina smacht agus thug siad cáin bhliantúil do Iósaef. Agus thug tíortha na bhFilistíneach ar fad agus Canán agus Sídón, agus an taobh eile den Iordáin, bronntanais do Iósaef ar feadh a shaoil, agus bhí an tír ar fad i láimh Iósaef, agus thug siad cháin bhliantúil dó mar a bhí rialaithe, óir bhí Iósaef tar éis troid i gcoinne a naimhde máguaird go léir agus iad a chur faoi chois, agus bhí an tír ar fad i láimh Iósaef, agus shuigh Iósaef go daingean ar a ríchathaoir san Éigipt. Jasher 58:8,12

Agus tharla sa cheathrú bliain is ochtó, is é sin an caoga bliain de réimeas Hadad mac Bheadad, rí Edom, gur chruinnigh Hadad clann Esau go léir, agus gur ullmhaigh sé a arm go léir, timpeall ceithre chéad míle fear, agus threoraigh sé a bhealach go tír Mhóáb, agus chuaigh sé chun troid le Moáb agus iad a chur faoi cháin dó. Agus nuair a bhí clann Mhidiáin go léir básaithe sa chath, agus clann Mhóáb teitheadh, chuir Hadad Moáb go léir faoi cháin dó ag an am sin, agus tháinig siad faoina láimh, agus thug siad cáin bhliantúil mar a ordaíodh, agus d’fhill Hadad agus d’fhill sé ar a thír. Jasher 62:6,13

Mar sin chuaigh Kikianus amach go hAram agus clann an oirthir, agus throid sé ina gcoinne agus bhuail sé iad, agus thit siad go léir gortaithe os comhair Kikianus agus a mhuintire. Agus ghabh sé go leor acu ina mbraighdeanais agus chuir sé faoi smacht iad mar a bhí ar dtús, agus chuir sé campa ar a dtír chun ómós a fháil uathu mar is gnách. Agus throid Kikianus i gcoinne Aram agus clann an oirthir agus chuir sé faoi chois iad mar a bhí roimhe, agus thug siad a n-ómós gnáth dó, agus chuaigh sé agus d'fhill sé ar a thír. Jasher 72:4-5,11

Agus d'fhill clann uile an oirthir ar ais agus tharraing siad siar, agus lean Maois agus clann Chuis iad agus chuir siad faoi chois iad, agus chuir siad cáin orthu, mar ba ghnách leo. Agus chuir Maois agus muintir Chuis faoi chois Aram freisin, agus thug siad a ngnáthcháin freisin. Jasher 73:43,46

Agus chuir Abianus oifigigh in Edom agus rinneadh clann Edom uile faoi réir agus faoi chìs Abianus, agus d'fhill Abianus ar a thír féin, Chitim. Agus le linn a réimeas thug sé arm amach, agus chuaigh sé agus throid sé i gcoinne áitritheoirí na Breataine agus Chearnaine, clann Eilíseá mac Iáváin, agus bhuaigh sé orthu agus chuir sé faoi chìs iad. Jasher 90:10,29

Iúibilí

Agus d'éirigh Iacób go moch ar maidin, ar an gceathrú lá déag den mhí seo, agus thug sé deachúna as gach a tháinig leis, idir fhir agus eallach, idir ór agus gach soitheach agus éadaí, sea, thug sé deachúna as gach uile rud. Iúibilí 32:2

Agus dheich sé na hainmhithe glana go léir, agus rinne sé íobairt loiscthe, ach níor thug sé na hainmhithe neamhghlana dá mhac Léiví, agus thug sé anamacha na bhfear dó. Agus chomhlíon Léiví oifig na sagartachta i mBéitéal os comhair Iacób a athar thar a dheichniúr deartháireacha, agus bhí sé ina shagart ansin, agus thug Iacób a mhionn: mar sin dheich sé an deachú arís don Tiarna agus naomhaigh sé é, agus rinneadh naofa dó é. Agus ar an gcúis seo tá sé ordaithe ar na táibléid neamhaí mar dhlí don deachú arís an deachú a ithe os comhair an Tiarna ó bhliain go bliain, san áit a roghnaítear é chun a ainm a chónaí, agus níl aon teorainn laethanta leis an dlí seo go deo. Tá an t-ordachán seo scríofa chun go gcomhlíonfar é ó bhliain go bliain tríd an dara deachú a ithe os comhair an Tiarna san áit a roghnaítear é, agus ní fhágfar aon rud eile uaidh ón mbliain seo go dtí an bhliain dár gcionn. Iúibilí 32:8-11

Agus beidh deachúna na ndamh agus na gcaorach uile naofa don Tiarna, agus is lena shagart iad, agus íosfaidh siad iad os a chomhair ó bhliain go bliain; óir is mar sin atá ordaithe agus greanta maidir leis an deachún ar na táibléid neamhaí. Iúibilí 32:15

Agus bhuaigh sé orthu, agus chuir sé cáin orthu ionas go n-íocfaidís cáin leis, cúig thoradh a dtíre, agus thóg sé Robel agus Tamnatares. Iúibilí 34:8

Agus chuir Iacób teachtaireacht chuig a mhic á rá leo síochláin a dhéanamh, agus rinne siad síochláin leo, agus chuir siad cuing na seirbhíse orthu, ionas go n-íocfaidís ómós do Iacób agus dá mhic i gcónaí. Agus lean siad orthu ag íoc ómóis do Iacób go dtí an lá a chuaigh sé síos go dtí an Éigipt. Iúibilí 38:12-13

Leabhair Chaillte an Bhíobla

Agus tharla gur eisigh an tImpire Ágastas foraithne go ndéanfaí cánacha ar na Giúdaigh uile a bhí i mBeithil in Iúdáia: Agus dúirt Iósaef, "Tabharfaidh mé aire go ndéanfaí cánacha ar mo chlann, ach cad a dhéanfaidh mé leis an mbean óg seo? Tá náire orm í a cháineadh mar mo bhean chéile; agus má cháinim í mar m'iníon, tá a fhios ag Iosrael uile nach m'iníon í. Nuair a thiocfaidh am cheaptha an Tiarna, déanadh sé mar is maith leis." Agus chuir sé diallait ar an asal, agus chuir sé air í, agus lean Iósaef agus Síomón í, agus shroich siad Beithil laistigh de thrí mhíle. Protevangelion 12:1-5

Sa trí chéad is naoú bliain de ré Alasdair, d'fhoilsigh Ágastas foraithne go ndéanfadh gach duine dul chun cánacha a ghearradh ina dtír féin. Dá bhrí sin, d'éirigh Iósaef, agus chuaigh sé go Iarúsailéim in éineacht le Muire a chéile, agus ansin tháinig sé go Beithil, chun go ndéanfaí cánacha air féin agus ar a theaghlach i gcathair a shinsear. An Chéad Soiscéal faoi Óige Íosa Críost 1:4-5

Leabhair Dearmadta Éidin

I ré ina raibh síocháin mhór ag ár n-aithreacha trí chomhlíonadh cuí an Dlí, agus iad i riocht sona, sa chaoi is gur cheadaigh Seleucas Nicanor, rí na hÁise, an cháin don tseirbhís teampaill, agus gur aithin sé ár bpolasaíocht, an uair sin go díreach, chuir fir áirithe, ag gníomhú go seafóideach i gcoinne an chomhaontaithe ghinearálta, isteach orainn i mórán tubaistí éagsúla. 4 Macabaes 2:10

Tá fonn orm caisleán a thógáil idir neamh agus talamh, agus ba mhaith liom go gcuirfeá fear críonna, cliste chugam uait féin chun é a thógáil dom, agus chun mo chuid ceisteanna go léir a fhreagairt dom, agus go mbeadh cánacha agus dleachtanna custaim na hAsaire agam ar feadh trí bliana. Scéal Ahicar 4:2

Tá siad tar éis sinn a ghríosú agus sinn a shárú, agus tá go leor de mhuintir ár dtíre tar éis teitheadh go dtí an Éigipt ar eagla na gcánacha a chuir rí na hÉigipte chugainn le héileamh. Ansin dúirt sé leis an rí. 'Ná bíodh fearg ort, a thiarna! Rachaidh mé go dtí an Éigipt, agus cuirfidh mé na freagraí ar ais chuig Faraó, agus taispeánfaidh mé an litir seo dó, agus tabharfaidh mé freagra dó faoi na cánacha, agus seolfaidh mé ar ais iad siúd go léir a theith; agus cuirfidh mé náire ar do naimhde le cabhair an Dé is Airde, agus ar son sonais do ríochta.' Scéal Ahikar 5:5,7

Ach, a thiarna an rí! an méid atá ráite agat ann faoi chánacha na hÉigipte le trí bliana anuas, is ceartas dian anois cobhsaíocht ríocht, agus má bhuaigh tú agus mura bhfuil aon chumas agam freagra a thabhairt duit, ansin cuirfidh mo thiarna an rí na cánacha a luaigh tú chugat. Scéal Ahikar 5:24

Agus nuair a chonaic Faraó gur sháraigh Haiqâr é, agus gur thug sé a chuid freagraí ar ais dó, tháinig sceitimíní air láithreach, agus d'ordaigh sé dóibh cánacha trí bliana a bhailiú dó, agus iad a thabhairt go Haiqâr. Ansin thosaigh an rí ag fiafraí de conas a bhí sé ag dul ar aghaidh le Faraó óna chéad teacht go dtí gur imigh sé óna láthair, agus conas a d'fhreagair sé a chuid ceisteanna go léir, agus conas a fuair sé na cánacha uaidh, agus na hathruithe éadaigh agus na bronntanais. Agus rinne Senacherib an rí áthas mór, agus dúirt sé le Haiqâr, 'Glac cibé rud is mian leat den cháin seo, óir tá sé go léir laistigh de do láimh.' Scéal Ahikar 6:36,46-47

Agus ní dhearnamar aon dochar dóibh, agus rinneadh cáin orthu linn, agus thugamar a gcreach ar ais dóibh. Tiomna Iúdá 1:49

Ansin d'iarr siad téarmaí síochána orainn; agus tar éis dóibh comhairle a ghlacadh lenár n-athair, ghlacamar leo mar thuarastal. Agus thug siad cúig chéad cor cruithneachta dúinn, cúig chéad bath ola, cúig chéad tomhas fíona, go dtí an gorta, nuair a chuaigh muid síos go dtí an Éigipt. Tiomna Iúdá 2:8-9